

Sesotho

Mohato

3B

Ha ke rate meroho



Molteno



Medumo (poeletso)

mp, bj/by/jw/j, ii, ee, oo, aa kw, sw, tw

Medumo (e metjha)

nk, nt

Mantswe-Mathusi (poeletso)

setjhu

Ha ke rate meroho

Sesotho

Mohato 3B

ISBN: 978-1-77981-092-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Molteno

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Shameema Dharsey

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele 2023.

Ha ke rate meroho



Molteno



Ntina le moradi wa hae, Nkadimeng, ba ile toropong ho ya reka meroho bakeng sa dijo tsa mantsiboya.

Ntina o kenya moroho ka hara koloyana ya lebenkele.



“Moroho o molemo bakeng sa bophelo bo botle.” Ke Ntina eo.

“Ha ke rate meroho, nke ke ka eja.” Ke Nkadimeng eo ka manganga.



Hape Ntina a nka mokopu.

“Re tla ja mokopu bakeng sa dijo tsa mantsiboya.” Ke Ntina eo.

“Ha ke rate meroho, nke ke ka eja” Ho rialo Nkadimeng.

“Matha o nke eie, Nkadimeng.” E boetse ke Ntina.



“Eie e bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle.”

“Ha ke rate meroho nna, e a ntena.” Ke Nkadimeng hape.



Ntina o kengga dinawa tse tala ka kolong.

“Re na le dinawa tse tala bakeng sa dijo tsa mantsiboya.” Ke Ntina eo.

“Ha ke rate meroho. Nke ke ka eja.” Ho rialo Nkadimeng.

Ntina a nka ditamati.



“Tamati e bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle.” Ke Ntina eo.


“Ha ke rate meroho, e a ntena.” E boetse ke Nkadimeng.



Matha o nke ditapole moo, Nkadimeng.” Ke Ntina, a mo roma.

“Re tla ja ditapole bakeng sa dijo tsa mantsiboya.”

“Nna, ha ke rate meroho.” Ke Nkadimeng, “e a ntena.”



Ha ba le hae, Ntina a hlatswa meroho, a e ebola, a ba a e kgabela.

A kenya meroho ka pitseng e nang le metsi.



Ntina a pheha meroho e kopaneng le nama.
A noka ka letswai, pepere le dinoko tse ding.

Yaba Ntina o pheha pitsa e kgolo ya papa.

Setjhu sa kopana ya ba dijo tse monate.



Bosiung boo, Nkadimeng a ja dikotlolo tse pedi tsa setjhu sa meroho ka thabo.



“Ha ke rate meroho, empa ke rata setjhu.” Ke Nkadimeng eo.

Ntina a mo sheba ka thabo.



Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaittha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACIES
EST. 2014



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

